

Disciplinski postupci protiv osam zaposlenih u Javnom servisu

Ćirović-Bošković i Leković vrijeđali kolege na Fejsbuku

Menadžment i uredništvo RTCG su poslali juče pismo predstavnicima Evropske unije, te OEBS-u i stranim ambasadama u našoj zemlji ističući, pored ostalog, da su na meti „ostrašenih komentara“, a pogotovo autorke dokumentarnog filma o Amfilohiju, „Svjedok Božje ljubavi“



Zoran Leković i Nevenka Bošković-Ćirović



Božidar Šundić

PODGORICA - U Javnom servisu vodi se disciplinski postupak protiv osam osoba među kojima su i novinari Nevenka Bošković-Ćirović i Zoran Leković - potvrđuje Pobjedni generalni direktor tekuće Božidar Šundić.

Menadžment i uredništvo RTCG juče obavijestilo predstavnike Evropske unije, OEBS-a i stranih ambasada u

Crnoj Gori o pritiscima kojima je, kako kažu, ta kuća ovih dana izložena.

UVREDE

Šundić je za naše novine pojasnio da je osmoro zaposlenih, protiv kojih se vodi disciplinski postupak, „napravilo povredu radne obaveze“.

- Neki jer su dijelili neprimjerene komentare na društvenim

mrežama, neki nijesu dolazili na posao ili su konstantno kasnili, neki su pravili greske. Sve će se razmotriti - rekao je kратko Šundić za Pobjedu.

Menadžment i uredništvo Javnog servisa u dopisu predstvincima međunarodne zajednice i država u našoj zemlji istakli su da su „na meti ostrašeni komentari u medijima“.

Isti su da su to mediji koji, „po

ocjeni uglednih diplomata u Crnoj Gori, djeluju na crnogorskom tržištu kao izvor manipulacija, pogrešnog informisanja, a povezani su sa Vladom Rušićem“.

- Javni servis se posebno našao (na meti) zbog dokumentarne emisije „Svjedok Božje ljubavi“, kao i ukupne uredišćeve politike. Na društvenim mrežama i u pomenutim medijima grubo se vrijeđaju, etiketiraju i govorom mržnje targetiraju autorce dokumentarnog filma, ali i drugi novinari, uredništvo i menadžment RTCG - naveo je menadžment Javnog servisa.

Napominju da u „naelektirisanoj političkoj atmosferi u Crnoj Gori, novinari koji se pominju u raznim pamfletima mogu biti izloženi nasilju, budući da su implicitno predstavljeni kao legitimna meta u vrijedjenih pravoslavnih vjernika“.

- Sve ovo doživljavamo kao neprincipijeljan pritisak koji ima cilj da zastraši, kako novinare RTCG, tako i sagovornike s namjerom da se trasira put koji

treba da ospori evropsku i transatlantsku agendu nezavisne države Crne Gore. Zato nam je namjera da vas upozorimo na pritisak kome je izložen Javni servis, spolja, ali i iznutra, upravo s toga što se iz nekih krugova plasiraju dezinformacije, kako su novinari RTCG zaštićeni i privilegovani zato što nas štiti država, a finansiraju svih građani - zaključeno je u pismu.

UGOVOR

Autorke filma „Svjedok Božje ljubavi“ našle su se na udaru prosporskog bloka u našoj zemlji, bile su meta brutalnih uvreda i komentara, a neprimjerenoj kampanji pridružile su se i pojedine kolege.

Bošković-Ćirović je u petak na svom Fejsbuk profilu napisala da je Šundić disciplinski postupak protiv nje pokrenuo na zahtjev novinarki **Tatjane Šuković**.

Šuković, jedne od autorki dokumentarca o mitropolitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori **Amfilohiju**.

Bošković-Ćirović i Leković su nezadovoljni dokumentarnim filmom iskazali, između ostalog, i tako što su vrijeđali koleginice koje su potpisale film „Tatjana Šuković i Snežana Ronjakac“.

U kolektivnom ugovoru RTCG, član 48, stav 10, piše da su teže povrede radne obaveze „iznosne političkih i drugih uvjerenja i stavova prilikom obavljanja radnih zadataka ili prilikom aktivnosti u medijima ili na društvenim mrežama, kojima se štetni ugled zaposenih ili poslodavaca, ili izaziva mržnja ili netrpeljivost po bilo kom osnovu“.

Na osnovu ovog člana podnijet je zahtjev za pokretanje disciplinskih postupaka, a Bošković-Ćirović je na Fejsbuku napisala kako se Šuković „prepoznala kao autorka“, te daće „dani koji sljede“ pokazati istinu o svima.

K.J.

Sjednica Upravnog odbora UCG

Novović dekanica Filozofskog, dekan FDU Jašarović

PODGORICA - Upravni odbor Univerziteta Crne Gore juče je na osnovu prijedloga Vijeća fakulteta i rektora Univerziteta prof. dr Danila Nikolića donio odluku o izboru prof. dr Tatjane Novović za dekanicu Filozofskog fakulteta i doc. dr Edina Jašarović za dekanu Fakulteta dramskih umjetnosti, za mandatni period 2020-2023. godine.

- Shodno donijetim odlukama, profesorica Novović na dužnost dekanice stupa 22. avgusta, a Jašarović 20. jula 2020. godine - kazao je predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr **Duško Bjelica**.

Rekao je i da je Upravni odbor dao saglasnost Institutu za biologiju mora za zaključenje ugovora sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrim Crne Gore, koji je privatno ponudu Instituta na javnom pozivu za uslužnu praćenju sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskem primorju 2020. godine.

- Institutu za biologiju mora je data saglasnost da podnese ponudu po javnom pozivu Centra za regionalne aktivnosti Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Splitu, u Hrvatskoj, a za pružanje usluga u vezi s procjenom stanja i pritisaka na morske biološke raznolikosti u Crnoj Gori, u okviru međunarodnog projekta „GEF Adriatic“ - saopštio je Bjelica.

N.D.

Na sjednici Ženskog parlamenta polemisalo se o rodnoj ravnopravnosti

Ako se ministarki kaže ministar kazna 500 eura, a nasilniku 150

PODGORICA - Globalni po-kazatelji govore ako bi društvo ovim tempom islo ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti za njeno postizanje bi trebalo 99 godina, što je je-zivo puno i to ne smijemo da dopustimo, moramo pre-danije da radimo - poručila je poslanica Nada Drobniak (DPS) koja je juče predsjedala 12. zasjedanjem Žen-skog parlamenta.

Učesnice skupa su ukazale da su crnogradske žene prije 74 godine po Ustavu postale ravnopravne sa muškarcima u svim područjima života, ali da su i danas diskriminisane. Po-žalile su se, između ostalog, na ekonomski nejednakost, uključujući nejednakost u podje-lijima u porodicu, a zatraženo je i da se riješi problem sticanja prava na porodičnu



Sjednica Ženskog parlamenta

penziju osoba iz vanbračne zajednice.

Danijela Nedeljković-Vukčević iz Ministarstva javne uprave govorila je o statistici o zastupljenošći žena u organima uprave, navodeći da na najvišim pozicijama u ministarstvima, organima uprave i drugim orga-

nima, od 195 mesta, čak 83, ili 42 odsto, pokrivaju žene. To, kako je rekla, ohrabruje.

- U Vladi su četiri ministarke - rekla je ona.

Rezultati indeksa rodne ravnopravnosti, koji su predstavljeni na sjednici, međutim, ukazuju da su žene u Crnoj Gori najma-

nje jednake u domenu moći, a najviše, s druge strane, u domenu zdravlja.

Ministar zdravlja **Kenan Hra-pović** kazao je da je zadovoljan podatkom koji se tiče oblasti zdravlja, poručujući da će u na-ređnom periodu svakako poboljšati stanje. Istakao je da je 73,2 odsto zaposlenih žena u zdravstvu, ali da su u manjini na položajima gdje se donose odluke.

- Imaju pomoćnike ili zamje-ničke pozicije. Cilj nam je da u tom smislu djelujemo kako baji odnos u rukovodjećim pozicijama bio ravnopravan - poručio je on.

Podsjetio je na podatak da je očekivano trajanje života za žene 2016. godine bilo u porastu od 0,4 odsto, a krajem 2018. po-raslo na 1,2 odsto.

- Velikije i skorak, dok je za muš-koce podatak iz 2016. godine na 2017. bio, čak, u negativnom salu-du od 0,1 procenat, a 2017. na 2018. godinu bio je porast od 1,2 procenta - kazao je on.

U odnosu na period od prije 13 godina, kako je istakao pred-sjednik Skupštine **Ivan Brajo-vić**, u normativnom smislu ura-denje dosta. Osim ratifikovanja međunarodnih dokumenata

Istražiće položaj žena u kulturi

Ministar kulture **Aleksandar Bogdanović** naglasio je da se mora još toga uraditi na daljinu istraživanjem kulturnih potreba žena i osnažiti njihovo djelovanje u pravcu zajedničkog doprinosa kulturi.

- Jedan od zadataka Ministarstva kulture biće i sveobuhvatno istraživanje položaja žena u kulturi i prepreka na koje nallaze - nавијао je on.

U oblasti, Crna Gora usvojila i niz drugih zakona važnih za ravnopravnost polova, kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, o izboru odbornika i poslanika, o radu, o zaštiti od nasilja u porodici.

- Razumijemo koliko je porez u usvajanja dobrih zakona važan analizirati njihovo primjenu i unaprediti ih ako uočimo da nije dovoljno efikasni - istakao je Brajović.

Jelena Kljajić iz Demokratske narodne partije negodovala je na nelogicitu u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, pojašnjava-jući da je propisano da „ako ministarki kažemo da je ministar slijedi kazna od 500 eura, aako ta ista ministarka bude žrtva nasilja, nasilnik će biti kažnje sa 150 eura“.

- Ovakva sudska praka je nepravedna - rekla je ona.

Snežana Mijušković iz institu-ćije obučenstva rekle je da i pored unaprijedenih zakono-davnih i stručnih rezervacija, žene u crnogradskom društву se još susreću sa znacajnim brojem problema u različitim domeni-ma privatnog i javnog života.

Kako je navela, s obzirom na to da je ova godina izborna, očekuje se da će procenat žena na izbornim listama nego u prethodnom periodu.

Mijušković je podsjetila da se institucija Žastinika još od 2013. godine nalazi u pravcu na kojem će se u svakoj grupi od tri kandidata naći jednu ženu.

- Neophodno je da se poboljša položaj žena u pogledu njihovog statusa na tržištu rada, odnosno prava i obaveza na radu i u vezi sa radom, zatim zaštite na radu, zaštite materinstva, olakšači majčinama koje se staraju o djeci sa posebnim razvojnim potrebama. Potrebno je snajprije djelovati, naročito na planu povratne integracije žena u društvo.

- Neophodno je da se poboljša položaj žena u pogledu njihovog statusa na tržištu rada, odnosno prava i obaveza na radu i u vezi sa radom, zatim zaštite na radu, zaštite materinstva, olakšači majčinama koje se staraju o djeci sa posebnim razvojnim potrebama. Potrebno je snajprije djelovati, naročito na planu povratne integracije žena u društvo.

Ukazana je na nepovoljan položaj višestrukog diskriminisanih kategorija stanovništva - žene iz manjinskih zajednica, žene Romkinje, žene sa invaliditetom i priпадnice LGBT zajednice kojima je neophodna podrška i osnaživanje.

N.D.

Baštrica: Ponasna sam što sam lezbejka

Na sjednici je **Saša Baštrica** iz Udrženja LBTQ žena „Stana“ istakla da je kao lezbejka ponosa na to što jeste, te da prvi put u Skupštini govor u ime lezbejki, biseksualnih, trans i kvir žena.

- Želim da smanjimo homofobiju u družtvu. Svi želimo jednaku pravu - rekla je ona, dodajući da LGBTQ trpe dvostruku diskriminaciju, te da žene iz te populacije teže dolaze do posla.